

t38_limfunc1

(TMQNnb9GaZZW4pe8AgsC7h9j6qqJMJBaa4a)

October 27, 2020

Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $k1_numbers : \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_comseq_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_seq_2 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_numbers : \iota$ be given. Let $v8_valued_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_limfunc1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k37_valued_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_xxreal_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_seq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1_funct_1 X0) \wedge ((v1_funct_2 X0 k5_numbers k1_numbers) \wedge \\ & (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k5_numbers k1_numbers)))))) \Rightarrow \\ & (((v2_relat_1 X0) \wedge (v2_comseq_2 X0) \wedge ((k2_seq_2 X0 = k6_numbers) \wedge \\ & (v8_valued_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1 X1 k1_numbers k5_numbers) \Rightarrow \\ & (\neg r1_xxreal_0 (k1_seq_1 X0 X1) k6_numbers)) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1_funct_1 X0) \wedge ((v1_funct_2 X0 k5_numbers k1_numbers) \wedge \\ & (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k5_numbers k1_numbers)))))) \Rightarrow \\ & (((v2_comseq_2 X0) \wedge (k2_seq_2 X0 = k6_numbers)) \Rightarrow ((\forall X1. \\ & (m2_subset_1 X1 k1_numbers k5_numbers) \Rightarrow (\exists X2.(m2_subset_1 \\ & X2 k1_numbers k5_numbers) \wedge ((r1_xxreal_0 X1 X2) \wedge (r1_xxreal_0 \\ & (k1_seq_1 X0 X2) k6_numbers)))))) \vee (v1_limfunc1 (k37_valued_1 k5_numbers \\ & k1_numbers X0))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$m2_subset_1 k6_numbers k1_numbers k5_numbers \tag{3}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1_funct_1 X0) \wedge ((v1_funct_2 X0 k5_numbers k1_numbers) \wedge \\ & (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k5_numbers k1_numbers)))))) \Rightarrow \\ & (((v2_relat_1 X0) \wedge (v2_comseq_2 X0) \wedge ((k2_seq_2 X0 = k6_numbers) \wedge \\ & (v8_valued_0 X0)))) \Rightarrow (v1_limfunc1 (k37_valued_1 k5_numbers k1_numbers \\ & X0))) \end{aligned}$$